

ZAPISNIK

sa četvrte redovne godišnje Skupštine Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (u daljnjem tekstu Društvo), održane dana 23.06.2012. godine, u Neumu, hotel „Neum“

Skupština započela u 10,40 časova.

Godišnjoj skupštini prisustvovali su:

1. Ljiljanka Šunje
2. Blaženka Peradenić-Kotur
3. Vesna Stojanović
4. Radmila Dabanović
5. Ljiljana Siber
6. Blanka Salatić
7. Mirela Rožajac-Zulčić
8. Ivana Teronić
9. Ljiljana Prljinić
10. Goran Petrović
11. Nina Karać
12. Sanja Golijanin
13. Mirela Mehić
14. Arijana Džanović
15. Svetlana Mirčov
16. Edita Bačić
17. Saša Madacki
18. Violetta Bottazzo
19. Vera Petrović
20. Maja Đorđević
21. Dragutin Nemec

22. Saša Madacki
23. Maja Kaljanac
24. Dragan Marković

Godišnjom skupštinom predsjedavala je Edita Bačić. Usvojen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Uloga i kompetencije bibliotekara u pravnim i srodnim bibliotekama
2. Prezentacija Vodiča kroz biblioteke pravnih i srodnih biblioteka i nastavak saradnje sa Draganom Markovićem, IKD „University Press“ Sarajevo
3. Prijem novih članova
4. Mrežne stranice
5. Razno

Ad 1) Kako je i predviđeno dnevnim redom, rasprava o prijedlogu Saše Madackog i Maje Kaljanac, koji se odnosi na Ulogu i kompetencije bibliotekara u pravnim i srodnim bibliotekama, započeta je na Okruglom stolu, a nastavljena na skupštini Društva. Nakon dinamične, aktivne i konstruktivne diskusije, svi prisutni su se složili da se u ponuđeni materijal inkorporiraju slijedeće intervencije:

1. U preambuli: dodati paragraf o svrsi dokumenta :

(istaći: – svrha za poslodavce

– svrha za bibliotekare)

2. Usaglasiti tekst Kompetencija, dodati gdje god se spominje pravni bibliotekar/pravno bibliotekarstvo i termin srodne biblioteke.

3. Sekcija 2A, paragraf 2, promijeniti u: Bibliotekari imaju visoku stručnu spremu iz bibliotečkih i/ili pravnih nauka, odnosno oblasti koje pokrivaju srodne biblioteke.

Dodaje se fusnota da se primjenjuju zakonska rješenja iz nacionalnih zakonodavstava pojedinačnih zemalja.

4. Sekcija 3B dodati: 3B4 Utvrđuje kriterije za rad sa korisničkim skupinama.

5. Dodati 3L: Podučavanje iz oblasti informacijske pismenosti.

Dogovoreno je da Saša Madacki i Maja Kaljanac pošalju članovima Društva korigovani dokument do 15.09.2012. godine. Krajnji rok za komentare, prijedloge i sugestije je 01.10.2012. godine, kako bi finalna verzija mogla biti usvojena na sastanku u Beogradu.

Blaženka Peradenić-Kotur se zahvalila kolegama na kvalitetno pripremljenom preciznom, stručnom i kompetentnom materijalu.

Ad 2) U skladu sa prethodnim dogovorom sa sastanka u Beogradu, na četvrtoj redovnoj skupštini u Neumu promovisan je i distribuiran Regionalni vodič kroz pravne i srodne knjižnice. Edita Bačić se zahvalila gospodinu Draganu Markoviću na dosadašnjoj saradnji. Gospodin Dragan Marković, IKD "University press" Sarajevo, konstatovao je da je u proteklom periodu evidentan napredak Društva. Što se tiče Vodiča, konkretno, smatra da je napravljen propust što vodič nije katalogiziran, te da takve greške treba u budućnosti izbjegavati. Takođe, predlaže da se usvoji drugi naziv i da se buduće informacije o radu Društva izdaju u vidu periodike (nije obavezno svake godine), sa određenim abstraktima, osvježenim informacijama o članstvu i sl. **Kao predsjednik Upravnog odbora Fondacije „Kemal Bakaršić” i direktor izdavačke kuće, gospodin Marković je iskazao spremnost i dobru volju za nastavak saradnje, te najavio da će nastojati da obezbijedi podršku nadležnih iz oblasti obrazovanja i nauke.**

Takođe, dogovoreno je da se Vodič postavi na web stranicu Fondacije OpenBook.

Gospodin Marković je takođe upoznao prisutne sa činjenicom da je Izdavačka kuća "University press", Magistrat izdanje pokrenula novu ediciju (Njemačka pravna biblioteka), a prva objavljena knjiga je Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke, te je ponudio svim zainteresovanim da se jave Ivani Teronić, kako bi se knjiga besplatno distribuirala. Najavio je i nova izdanja u okviru ove edicije i sa posebnim zadovoljstvom istakao da Ivana Teronić i Mirela Rožajac Zulčić sudjeluju u izradi navedenih kolekcija.

Gospodin Dragan Marković se osvrnuo i na 8. ICSL – Međunarodni susret bibliotekara slavista, koji je održan u periodu 15-18.04.2012.g. u Sarajevu. Ove godine je bilo prisutno oko 120 učesnika, prezentirano je 35 radova, a po prvi put su učestvovala i kolege sa Bliskog istoka. S obzirom da je tema za slijedeći susret provokativna – "Biblioteke, izdavači, knjižari", gospodin Marković je istakao da se očekuje i učešće prisutnih.

Takođe, gospodin Marković je svim zainteresovanim kolegama ponudio distribuciju Zbornika – ICSL godišnjaka Vol 6-7 (2010-2011).

Na kraju, gospodin Marković je ukazao na činjenicu da u specijaliziranoj knjižari Libris Iuris nema izdanja izdavača iz regije, a da postoji želja da se svi naslovi učine dostupnim. Edita Bačić je sugerisala

da se putem elektronske pošte pošalje ponuda za saradnju, kako bi se ista mogla predočiti nadležnima, s čim se složio i gospodin Marković, te obećao da će istu poslati.

Ad 3) Na četvrtoj redovnoj skupštini Društva izvršen je prijem jednog (1) novog člana:

1. Ljiljana Siber.

Ad 4) Na prošloj skupštini Društva formirano je uredništvo koje je trebalo ažurirati web stranicu, no ta inicijativa nije zaživjela u praksi. S obzirom da je Radmila Dabanović do sada najažurnije održavala SEALL blog i dokazala se na polju medijske promocije, Edita Bačić je predložila da se ista probno angažuje na poslovima održavanja i ažuriranja web stranice Društva, na period od godinu dana. **Radmila Dabanović je prihvatila ponuđeno zaduženje i dodala da je spremna, ukoliko budu postojale mogućnosti, da bude angažovana i na period od 4 godine.**

Ad 5) Pod tačkom Razno diskutovalo se o poslovima i zadacima bitnim za rad Društva u budućnosti.

1. **1.** U skladu sa zaključcima sa prošlogodišnje skupštine Društva, dogovorena je i izrada zbornika, te je Blaženka Peradenić-Kotur preuzela obavezu da prikupi sažetke i teme, koje bi zainteresovani slali elektronskom poštom. Međutim, Blaženka je informisala prisutne da još uvijek nema dostavljenih materijala za planirani zbornik. Ljiljanka Šunje je obavijestila prisutne da je pohranila nekoliko dostavljenih radova, te će iste proslijediti Blaženki, koja se obavezala da napravi sažetak i isti članovima društva proslijedi.

Konstatuje se da su prisutni saglasni da se u Beogradu donese konačna odluka da li će se planirana publikacija objavljivati kao zaseban zbornik ili će biti u formi periodike/glasnika. Na bazi te odluke, odredilo bi se uredništvo koje će utvrditi sadržaj i oblik buduće publikacije.

1. **2.** Saša Madacki je predložio da Društvo objavi Uvod u pravno bibliotekarstvo, svojevrsan udžbenik iz pravnog bibliotekarstva, naglasivši pri tom da su kolege dovoljno kompetentne za izradu istog, te je potrebno da zainteresovani napišu po jedno poglavlje, otprilike 10-15 strana. Saša Madacki je takođe predložio da sa Majom Kaljanac napravi pregled mogućeg sadržaja i da to bude jedna od tema sastanka u Beogradu. Violetta Bottazzo je predložila da se doda i presjek pravne periodike iz svake države, članice Društva, kako bi se dobio kompletan uvid u ovu oblast. Svetlana Mirčov je dodala da se taj pregled periodike može postaviti i na web stranu Društva, s obzirom da se radi o velikom broju naslova. Istakla je i da bi ovakav udžbenik predstavljao dragocjen priručnik za buduće kolege. Dragutin Nemeć je predložio da, pored autocertificiranja, jedna od tema budu i autorska prava i obrazovanje. Prijedlozi su se odnosili i na upravljanje pravnom bibliotekom, rad sa studentima, pretraživanje, pristup stručnim publikacijama, rad s korisnicima, rad s kolegama i sl.

Konstatuje se da su prisutni saglasni sa prijedlogom Saše Madackog, vezano za izradu Uvoda u pravno bibliotekarstvo.

1. **3.** Edita Bačić je upoznala prisutne da je, u skladu sa prethodnim dogovorom, a u cilju formalizovanja i aktiviranja međunarodne saradnje, **učlanila Društvo u IALL (International Association of Law Libraries)**. Podsjetila je da će se **članarina za tekuću godinu uplaćivati u Beogradu**, kada će se i planirati konkretno usmjeravanje cjelokupne dosadašnje prikupljene sume (članstvo u međunarodnim udruženjima, izdavaštvo (zbornik, glasilo ...) i sl.).

1. **4.** Ljiljanka Šunje je prisutne upoznala sa činjenicom da su u međunarodnom zborniku „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ do sada objavljena dva rada članova Društva (Dragutin Nemeć „Elektronička građa, autorsko pravo i knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu“ i Edita Bačić, Blaženka Peradenić-Kotur „Suradnja pravnih i srodnih knjižnica Jugoistočne Europe“). Za naredni broj zbornika postoji mogućnost objave dva nova rada, te je planirano je da se objavi rad Vesne Stojanović „Budućnost visokoškolskih biblioteka“, koji je prezentovan na Okruglom stolu, 22.06.2012. godine. Drugi, eventualni rad, tematski bi trebao obuhvatati oblast trgovačkog i građanskog prava. Ljiljana Siber je, kao potencijalnu temu, predložila javnu posudbu kao ugovorni odnos, koja obuhvata oblast građanskog obaveznog prava. Mirelu Rožajac Zulčić je zanimalo da li postoji mogućnost izlaganja radova u okviru savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, a u cilju kvalitetnije reprezentacije i promocije Društva. Ljiljanka Šunje je odgovorila da za isto postoje mogućnosti i da bi prezentacija radova bila uvrštena u satnicu savjetovanja. Blaženka Peradenić-Kotur je podržala predloženo, kao i namjeru kolegice Mirele Rožajac-Zulčić da se aktivno uključi u program sljedećeg savjetovanja i zbornika. **Mirela Rožajac-Zulčić je preuzela obavezu da pripremi rad za prezentaciju na sljedećem savjetovanju i objavljivanje u međunarodnom zborniku.**

1. **5.** Saša Madacki je predložio da se dogovori način saradnje, razmjene informacija i građe između članova Društva, tj. da se sačini protokol o saradnji članova. Nerijetko se dešava da su neki materijali i dokumenti kopirani i skenirani po nekoliko puta. Da bi se izbjegle takve situacije, potrebno je precizirati način komunikacije između članova Društva u budućnosti – ko upućuje zahtjev, ko i na koji način odgovara, koji je tip zahtjeva u pitanju i sl. Preporuka je da se traženi dokument pošalje samo onome koga se to tiče, a notifikacija drugim članovima da je upit riješen i na koji način. Dragutin Nemeć je upoznao prisutne sa primjerom iz svog okruženja – kolega koji rješava zahtjev upućen preko mailing liste obavještava druge kolege da će riješiti zahtjev i nakon toga direktno šalje korisniku traženi dokument. Najbitnije je da na mailing listu dođe odgovor ko rješava zahtjev, kako se ne bi duplirali poslovi.

Konstatuje se da su, u cilju racionalizacije poslovne komunikacije, uštede vremena i efikasnog, jednoobraznog rješavanja upita upućenih putem mailing liste, svi prisutni saglasni da je neophodno sačiniti dokument koji će isto precizirati, te se od strane Edite Bačić za izradu protokola zadužuju Saša Madacki, Maja Kaljanac i Sanja Golijanin.

Skupština završena u 12,00 časova.

ZAPISNIČAR:

1. _____

Sanja Golijanin

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA:

2. _____

Blaženka Peradenić-Kotur